

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Broj:032-352-774-06/2-18/6 Bijelo Polje, 01.04.2019.godine	 OPŠTINA BIJELO POLJE
2	Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje , na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br.87/18) i podnijetog zahtjeva Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje , izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za izgradnju vodovoda (Medanovići 2) sa pratećim objektima (cjevovod, rezervoar i pumpno postrojenje) radi snabdijevanja domaćinstava na Medanovićima u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Medanovići ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 37/16), Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 7/14) i Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja Rakonje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 37/16).	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje
6	POSTOJEĆE STANJE /	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	
	Shodno grafičkom dijelu hidrotehničke infrastrukture DUP-a Medanovići prikazan je predmetni vodovod koji ulazi dijelom u zahvat DUP-a Rakonje i PUP-a opštine Bijelo	

	Polje.
7.2.	Pravila parcelacije
	/
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	TRASA: cjevovod ide od postojećeg vodovoda F 300 u Rakonjama preko katastarskih parcela br. 2099/1, 2099/21, 2098/1, 1976 (Pruga Beograd -Bar), 2244 (Ulica-bivši magistralni put), 2104, 2244, 1952, 1953 (pumpno postrojenje), 3420, 3419, 3417/2, 3418, 3423, 3421, 3416, 3412, 3411 i 3410 (rezervoar zapremine 100m3) KO Bijelo Polje, shodno priloženoj situaciji koja čini sastavni dio ovih uslova. Tačna dužina trase definisaće se glavnim projektom. Prilikom projektovanja voda moguće su izvjesne korekcije trase u odnosu na priloženu situaciju, ukoliko planirani vod nije moguće izvesti po priloženoj situaciji zbog prostornih uslova, zaštite životne srdeine , tehničkih, ekonomskih ili drugih razloga.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Uslovi i mjere za zaštitu od zemljotresa: Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Mjere zaštite na radu: Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da od ovlašćene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima. Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove dužan je izradi Elaborat o uređenju gradilišta shodno članu 8 Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG", br.79/04, "Sl.list CG" br.26710, 73/10, 40/11).
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	/
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

	/
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10“, posebno članovi 87 i 88). U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	Moguća je faznost gradnje, kojom se određuje tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina građenja objekta a sve u skladu sa članom 76. Zakona o planiranju i izgradnji objekata (Sl.list CG 64/17).
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG i to: -Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2

	(dopunjeno izdanje) -Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta -Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV. Shodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17), Sekretarijat je aktom br.032-352-774-06/2-18/2 od 04.03.2019.godine od DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" - Region 6, zatražio uslove za izgradnju predmetnog vodovoda u odnosu na postojeću i planiranu elektroenergetsku infrastrukturu kao i uslove za priključenje istog. Postupajući po zahtjevu Sekretarijata CEDIS - Služba za pristup mreži Regiona 6 je dostavio akt br.30-20-06-948 od 06.03.2019.godine. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu
	Tehničke uslove priključenja predmetnog objekta na hidrotehničku mrežu i njegovu izgradnju, izvesti prema uslovima nadležnog DOO Vodovod " Bistrica" iz Bijelog Polja, koji su sastavni dio ovih uslova. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Objekat izgraditi shodno saobraćajno-tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje br.14/1-032-352-774-06/2-18/4/1 od 12.03.2019.godine, koji čine sastavni dio ovih uslova.
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Izgradnju predmetnog objekta izvesti prema Uslovima i saglasnosti Željezničke infrastrukture Crne Gore - AD Podgorica a shodno članu 20 Zakona o željeznici ("Sl.list CG", br.27/13 i 43/13). Uslovi Željezničke infrastrukture su sastavni dio ovih uslova.
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim ispitivanjima: Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehničkim ispitivanjima u zoni građenja. Prije izrade tehničke dokumentacije potrebno je, shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl.list CG" , br.28/11), izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.

Meteorološki podaci:

Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova.

Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart.

Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesečna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%.

U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.

19 POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

/

20 ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE

Oznaka urbanističke parcele

/

Površina urbanističke parcele

/

Maksimalni indeks zauzetosti

/

Maksimalni indeks izgrađenosti

/

Bruto građevinska površina objekata
(max BGP)

/

Maksimalna spratnost objekata

/

Maksimalna visinska kota objekta

/

Urbanističko tehnički uslovi za projektovanje spoljašnjih vodovodnih instalacija prate zakonom predviđene uslove za hidrotehničku infrastrukturu kao i Pravilnike za ugradnju. Iz tih razloga date su preporuke za projektovanje:

- Cijevni materijal za ugradnju je PEHD (polietilen visoke čvrstoće) za manje prečnike i DCI (daktilni liv) za veće prečnike cijevi.
- Vodovodna mreža će služiti za snabdijevanje kao pijaća voda ali i kao hidrantska, pa su prečnici 80 i 100 mm, odnosno, mreža je prstenasta gdje god je to bilo moguće, sa slijepim granama prečnika 80 mm.
- Pritisak u distribucionoj vodovodnoj mreži ne smije prelaziti 6 bara.
- Dovodni cjevovodi do rezervoara ne smiju da imaju priključenje potrošača.
- Trebalo da budu isključeni iz sistema svi cjevovodi koji prolaze ispod objekata ili nepravilno sijeku ulice.
- Nove vodove voditi sredinom trupa ulica.
- Zadržavaju se postojeći cjevovodi DN 250 mm i potisni cjevovod DN 110 mm, kao osnova planiranog rješenja.
- Postojeći glavni cjevod DN 250 mm mora da bude u prostornom koridoru širine od 4.00 m, (osovinski 2,0 m) u kome se ne dozvoljava nikakva gradnja, niti polaganje drugih instalacija (zadržavanje postojećeg stanja u svemu) a treba da bude jasno identifikovan na površini.
- Razmak hidranata treba da bude od minimalno 70 do 100m i da se ugrađuju podzemni hidranti.
- Kućne priključke treba ugrađivati preko standardizovanih šahtova sa vodomjerima i svaka jedinica treba da ima sopstveni vodomjer (mogućnost daljinskog očitavanja). U slučaju više stambenih jedinica u jednom objektu, ugraditi vodomjer posebno za svaku stambenu jedinicu. Vodomjerni šaht treba obavezno da bude van objekata sa nesmetanim pristupom.
- Na vertikalnim lomovima cjevovoda potrebno je predvidjeti muljne ispuste i vazdušne ventile.
- Minimalna dubina ukopavanja vodovodnih i kanizacionih cijevi treba da bude takva da je nadsloj na cijevima minimalno 1,2 m da bi se izvršila adekvatna zaštita od smrzavanja.
- Uskladiti položaj vodovodnih instalacija sa drugim podzemnim instalacijama.

U slučaju ukrštanja kanizacionih cijevi sa vodovodnim cijevima, na mjestu ukrštanja je potrebno da kanizaciona prolazi ispod cjevovoda vodovoda, sa minimalnom vertikalnom udaljenošću cijevi od 0,30 m i horizontalnom 0,50 m.

U slučaju da kanizaciona cijev na mjestu ukrštanja prolazi iznad vodovoda, kanizacionu cijev treba postaviti u zaštitnu cijev minimalne dužine 2,0 m (po 1 m od ose ukrštanja) i zapuniti prostor oko kanizacione cijevi vodonepropusnim materijalom.


Vodovodne i kanizacione cijevi, poželjno je da budu udaljene minimalno 2,0 m od drveća. Uz trase podzemnih instalacija potrebno je saditi drveće koje ima pliće korijenje. Minimalna udaljenost vodovodnih i kanizacionih cijevi od elektro i telefonskih kablova je 0,5 m i to u horizontalnom smislu bez obzira na visinski položaj elektro kabla. U slučaju ukrštanja minimalno rastojanje u vertikalnom smislu je 0,5 m.

Minimalno rastojanje vodovodnih i kanizacionih cijevi od temelja objekata treba da je 2,0 m.

Projektna dokumentacija treba da obuhvati izgradnju rezervoara, pumpnog postrojenja i

	cjevovoda. Prije početka projektovanja neophodno je pribaviti podatke od javnih preduzeća o razmještanju podzemnih instalacija (ukoliko iste postoje na terenu). Projektovanju pristupiti nakon sveobuhvatnih istražnih radova trase, te snimljenog postojećeg stanja. Pri izvođenju radova preuzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja. Na mjestima gdje se radi polaganje cjevovoda i kablova izvršiti isijecanje regulisanih površina i iste dovesti u prvobitno stanje. Materijali koji se ugrađuju moraju biti trajni i kvalitetni.	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	/
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	/
21	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - U spise predmeta - Arhivi.	
22	OBRADIVAČI URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Dobрила Bugarin 
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Aleksandra Bošković
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica 
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	1. Akt br.30-20-06-948 od 06.03.2019.godine izdat od strane CEDIS - Služba za pristup mreži Regiona 6. 2. Da DOO vodovod "Bistrica" iz Bijelog Polja, od dana podnošenja zahtjeva od ovog Sekretarijata pod brojem 032-352-774-06/2-18/3 od 04.03.2019.godine a koji im je

	urujen 05.03.2019.godine do dana donošenja ovih uslova, nije dostavio tražene uslove za izgradnju i priključenje predmetnog vodovoda shodno odredbama člana 74 stav 5 i 8 Zakona o planiranju i izgradnji objekata ("SL.list CG", 64/17), pa se smatra da su saglasni sa urbanističko tehničkim uslovima utvrđeni planskim dokumentom. 3. Saobraćajmo tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije br.14/1-032-352-774-06/2-18/4/1 od 12.03.2019.godine izdati od strane Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje. 4. Da Željeznička infrastruktura Crne Gore - AD Podgorica, od dana podnošenja zahtjeva od ovog Sekretarijata pod brojem 032-352-774-06/2-18/5 od 04.03.2019.godine a koji im je urujen 08.03.2019.godine do dana donošenja ovih uslova, nije dostavila tražene uslove za izgradnju predmetnog vodovoda shodno odredbama člana 74 stav 5 i 8 Zakona o planiranju i izgradnji objekata ("SL.list CG", 64/17), pa se smatra da su saglasni sa urbanističko tehničkim uslovima utvrđeni planskim dokumentom.
--	--



Detaljni urbanistički plan MEDANOVCI


PLAN
jul 2016

Odobrenje u državnom uredu za urbanistički plan Medanovci
12.07.2016. br. 01.07.2016.
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU

1:1000
09
PLAN HIDROTEHNIČKE
INFRASTRUKTURE

POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU





granica Plana

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

SNABDJEVANJE VODOM

- postojeći vodovod
- - - planirani vodovod
- vodovod koji se ukida
- postojeći rezervoar
- planirani rezervoar
- postojeća crpna stanica
- planirana crpna stanica
- planirani hidrant

KANALISANJE OTPADNIH VODA

- postojeći kanalizacioni vod
- planirani kanalizacioni vod
- kanalizacioni vod koji se ukida

— postojeći PPOV

— postojeće revizijsko okno

— snijer za odvođenje

KANALISANJE ATMOSFERSKIH VODA

- planirana atm. kanalizacija
- postojeći kolektor atm. voda
- planirani kolektor atm. voda
- snijer za odvođenje

UREĐENJE VODOTOKA

- uređenje Pavića poloka
- zona zaštite vodotoka

- ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA**
- TS** postaja TS 35/10 kV
 - TS** postaja TS 10/04 kV
 - TS** planirana TS 10/04 kV
 - postojeći elektrovod 220 kV
 - postojeći elektrovod 35 kV
 - postojeći elektrovod 10 kV
 - planirani elektrovod 10 kV
 - zaštitna zona elektrovida 220 kV



**Detaljni urbanistički plan
MEDANOVIĆI**

PLAN
JUL 2016


Obilježje i oznake: Oznake za urbanistički plan
Oznake za elektroenergetsku infrastrukturu
Oznake za prometnu infrastrukturu
Oznake za zeleni prostori
Oznake za vodostaj i vodotok


**PLAN ELEKTROENERGETSKE
INFRASTRUKTURE**

1:1000
10

POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU







LEGENDA

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - VODOOSNABJEVANJE

- postojeći vodovod
- planirani vodovod
- planirani vodovod višeg reda
- postojeći vodovod koji se ukida

FEKALNA KANALIZACIJA

- planirani kanalizacioni vod
- postojeći kanalizacioni vod koji se ukida
- glavni kolektor za otpadne vode
- smjer odvođenja

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

- planirani kanalizacioni vod
- REGULISANI VODOTOK

granica izmena i dopuna DUP-a

PLAN HIDROTEHNIČKE
INFRASTRUKTURE

R 1:1000 list br.12

Investitor



Opština Biško Polje

Dizajnirao:

SKUPŠTINA OPŠTINE BIŠKO POLJE

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU


IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU





LEGENDA:

- Postojeca TS
- Planirana TS
- Postojeći elektrovod 10 kV
- Postojeći elektrovod 10 kV koji se uklada
- Planirani elektrovod 10 kV
- Postojeći elektrovod 0.4 kV
- Planirani elektrovod 0.4 kV

granica izmerna i dopuna DUP-a
**PLAN ELEKTROENERGETSKE
INFRASTRUKTURE**
R 1:1000
list br. 13

Projektor:  Ograda Brijuni
Oglednik:  Ograda Brijuni
Sukcesor:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni
Tiskovnik:  Ograda Brijuni





Postojeca TK centrala
Postojeci TK vod nižeg reda
Planirani TK vod nižeg reda
TK podzemni vod višeg reda - optički kabal
Postojeca TK okno
Planirano TK okno

granica između i dopuna DUP-a

PLAN TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE

R 1:1000 list br.14

Investor	Coilima Biotech Polat
Investor	Coilima Biotech Polat

Chiridwale: **AMARWOLLECT - PRESENCE IN YOUR VILL**
AMARWOLLECT - PRESENCE IN YOUR VILL
AMARWOLLECT - PRESENCE IN YOUR VILL

SKUPŠTINA OPŠTINE BUELO POLJE
 ODLUKA O DOPOSLEDU
 IZJAVA I DOPUNA DLP I NASELJA RAKONJE
 BR. 02/2011 od 25.07.2015.

izrada planske dokumentacije

Director
ANDREJA ANDRIĆ, dipl. ing. građ.

Odgovorni planer

Predsjednik
Skupštine Opštine Bijelo Polje

Sekretar
 Sekretarijata za unedjenje prostora



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
SEKRETARIJAT ZA STAMBENO – KOMUNALNE
POSLOVE I SAOBRAĆAJ
84000 Bijelo Polje, Sportski centar Nikoljac,
Br.14/1-032-352-774-06/2-18/4/1
Bijelo Polje, 12.03.2019.godine

13.03.2019

06/2 774/1

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj riješavajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora, Opština Bijelo Polje broj 032-352-774-06/2-18/4/ od 04.03.2019.godine, kome se obratila Direkcija za izgradnju i investicije Bijelog Polja, na osnovu člana 5 Zakona o putevima ("Sl.list RCG" br.42/04, "Sl.list CG" br. 021/09, 054/09, 040/10, 073/10, 036/11, 040/11, 092/17) i člana 16 stava 1 alineja 6 i stava 2 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima ("Sl.list RCG" opštinski propisi 16/07) izdaje:

SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE

Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda (Medanovići 2) sa pratećim objektima (cjevovod, rezervoar i pumpno postrojenje) radi snadbijevanja domaćinstava na Medanovićima, a za dio cjevovoda koji prolazi preko ulice Jadranske kat.parcela 2244 KO Bijelo Polje Sekretarijat izdaje sledeće uslove:

- neophodno je izvršiti snimanje situacije terena i saglasno toj situaciji i navedenoj trasi cjevovoda uraditi tehničku dokumentaciju, sa tačno definisanim dužinama cjevovoda koji treba da se postavi u putu, kao i ostalim detaljima koje treba da sadrži projektna dokumentacija (tačno naznačenim mjestom prolaza, oznake za cjevovod - prečnik i dr...);
- minimalna dubina ukopavanja cjevovoda jednaka kotu vrha cijevi bude minimum 1,20m od površinskog sloja terena;
- tehničkom dokumentacijom obraditi karakteristične poprečne presjeke sa tačno definisanim položajem budućeg cjevovoda i puta, sa mehaničkom zaštitom cjevovoda, trakom upozorenja;
- projektovati zatrpavanje preostalog rova postavljanjem tamponskog sloja – šljunka veličine zrna od 0 do 22mm u slojevima od 20 – 25 cm sa nabijanjem slojeva vibro žabom. Projektom predvidjeti da završni sloj puta bude vraćen u prvobitno stanje. Na djelovima trase gdje cjevovod prolazi ispod asfaltnih površina projektovati vraćanje asfaltne površine u prvobitno stanje, sa pripadajućim brojem i debljinom asfalta koja je ugrađena na saobraćajnici prije iskopa.

Projektanu dokumentaciju uređenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji) dostaviti Sekretarijatu za stambeno komunalne poslove i saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

SEKRETAR:
Dejan Luković

06/2 896

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Uli. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona 6 Ul. Volodina bb, Bijelo Polje tel: +382 487 168 fax: +382 487 168 Br. 30-20-06- 948 U B. Polju 6.3. 2019. godine
---	---	--

Obrazac br. 6

DOO »Crnogorski elektrodistributivni sistem« Podgorica, na osnovu čl. 60, čl. 105 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Ovlašćenja broj 10-10-57362 od 11.12.2018.godine, podnosim

ZAHTEJ EV za otklanjanje nedostataka

Uvidom u Vaš zahtjev br. 032-352-774-06/2-18/2 od 04.03.2019.god.(zavedeno na arhivi CEDIS Region 6 broj.30-20-06-941 od 05.03.2019.godine), za izdavanje Elektroenergetskih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda (Medanovići 2) sa pratećim objektima (cjevovod, rezervoar i pumpno postrojenje) radi snabdijevanja domaćinstava na Medanovićima, investitora Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje, utvrđeno je da nijeste dostavili svu potrebnu dokumentaciju, zbog čega ne možemo postupiti po predmetnom zahtjevu.

Potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 6, dostavite:

- jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekat.


Ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, shodno članu 60 i čl.105 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), posebnim rješenjem Vaš zahtjev biće odbijen.

Zahtjev obradio:

Glavni inženjer za pristup mreži Regiona 6
Violeta Knežević, dipl.el.ing.



Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 6,
Miloš Marić, dipl.el.ing.



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva Sekretarijatu za uređenje prostora, Bijelo Polje
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 6
- a/a